

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge	PLATNI RAČUN ZA FIZIČKA LICA	
2. Naziv i adresa banke	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka	
3. Datum važenja	Važi od 04.08.2025.godine	
4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja		
Platni račun se otvara i vodi u domaćoj valuti. Platni račun je račun koji se koristi za plaćanje tj. transakcioni račun (npr. tekući, žiro račun) koji Banka otvara korisniku, na njegov pisani zahtjev, a u svrhu vršenja novčanih transakcija korisnika, odnosno uplata, isplata i plaćanja interno ili prema trećim licima, a putem davanja direktnog naloga Banci ili korišćenjem nekih od instrumenata za pristup računu (platna kartica, elektronsko ili mobilno bankarstvo, trajni nalog i sl.). Platni računi koje korisnici mogu da otvore u Banci dijele se prema svojoj namjeni na: • tekuće račune; • žiro račune. Tekući račun je platni račun za primanja korisnika (fizičkih lica) proistekla iz radnog odnosa koji Banka, na pisani zahtjev, otvara korisniku-rezidentu ili korisniku-nerezidentu. Korisnik koji ima otvoren tekući račun kod Banke, na koji prima redovna mjesečna primanja, na na taj račun može da prima i vanredne uplate. Žiro račun je račun za primanja korisnika (fizičkog lica) proistekla iz vanrednih poslovnih aktivnosti korisnika koji Banka, na pisani zahtjev, otvara korisniku-rezidentu ili korisniku-nerezidentu koji nema redovna mjesečna primanja. U primanja iz vanrednih poslovnih aktivnosti spadaju sve vrste primanja koja mogu nastati van primanja iz redovnog radnog odnosa.		
5. Trajanje ugovora		
Ugovor o otvaranju i vođenju osnovnog računa fizičkog lica u domaćoj valuti se zaključuje na neodređeno vrijeme		
6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope		
Visina nominalne kamatne (NKS) je 0% na godišnjem nivou. Kamatna stopa je fiksna.		
7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati (sa reprezentativnim primjerom)		
Efektivna kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).		
8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)		
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.		
9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati		
1.	Otvaranje i gašenje platnog računa	bez naknade
2.	Vođenje/održavanje platnog računa	2,95 KM mjesečno
3.	Uplate i isplate gotovine na blagajni po platnom računu	bez naknade
4.	Bezgotovinski prenos na zahtjev vlasnika tekućeg računa	
4.1.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u okviru Banke	po nalogu
	Od 0,01 - 100,00 KM	1,30 KM
	Od 100,01 - 500,00 KM	1,80 KM
	Od 500,01 - 3.000,00 KM	2,30 KM
	Od 3.000,01 - 10.000,00 KM	2,80 KM
	Preko 10.000,00 KM i hitno	3,30 KM
4.2.	Bezgotovinski prenos sa računa fizičkog lica na račun pravnog ili fizičkog lica u drugu Banku	po nalogu
	Od 0,01 - 100,00 KM	1,50 KM
	Od 100,01 - 500,00 KM	2,30 KM
	Od 500,01 - 3.000,00 KM	3,30 KM
	Od 3.000,01 - 10.000,00 KM	4,30 KM
	Preko 10.000,00 KM i hitno	7,30 KM
Sve naknade navedene u ovom članu su fiksne. U slučaju izmjena ovih naknada, Banka će informisati Korisnika u zakonskom predviđenom roku, odnosno dva mjeseca prije planirane izmjene.		

10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom.

12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Banka će na sve dospjele neizmirene obaveze obračunavati zateznu kamatu obračunatu po 0,03% dnevno, odnosno po godišnjoj stopi od 10,95 %.

Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji regulišu visinu stope zatezne kamate.

13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza

Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci, proistekle korišćenjem usluge tekućeg/žiro računa. U suprotnom Banka ima pravo da raskine ugovor o otvaranju i vođenju računa fizičkog lica u domaćoj valuti, uz obavještanje korisnika u skladu sa važećim propisima.

14. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim

Korisnik može da raskine Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva Banci najmanje sedam (7) dana unaprijed, bez dodatnih troškova

16. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke. Uslovi navedeni u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od dana preuzimanja istog. Banka zadržava pravo da nacrt ugovora ne stavi na uvid Korisniku za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove Banke za zaključenje istog.

18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Uslovi navedeni u ponudi važe 15 dana od dana preuzimanja standardizovanog informacionog lista.

20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Polaganje novčanog depozita nije uslov za odobravanje ove vrste proizvoda.

21. Ostale informacije o proizvodu

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja.